

«Уол оҕо тойуга»

улуустаабы уолаттар күрэхтэрэ

Уол оҕону төрүт культура үтүө үгэстэригэр сыһыарар, фольклор араас ньымаларын билиһиннэрэр, киэнник пропагандалыыр сыалтан «Уол оҕо тойуга» бырайыак ытыллар. Бырайыак ааптара Афанасьева Мария Павловна, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэбин туйгуна, норуот ырыаһыта, республикатаабы, улуустаабы тойук, оһуокай күрэхтэрин элбэх төгүллээх кыайыылааба, Майаба ытыллыбыт Олонхо ыһыабар республиканскай тойук күрэбин кыайыылааба, Кураһаай Мэхээлэ үбүлүүһүгэр ытыллыбыт оһуокай күрэбин Далбар этээччитэ, Сунтаардаабы оҕо дьоһурун сайыннарар киин үрдүк категориялаах педагога.

Тэрийээччилэр: Сунтаар улууһун үөрэбин управлениета, Сунтаардаабы оҕо дьоһурун сайыннарар киин.

Күрэх сыала: эдэр ыччакка, чуолаан уолаттарга, төрүт культураны, фольклору билсигиннэри, норуот үгэһин ытыктыырга үөрэтии.

Соруктара: - тойук туойар ньымаларын үөрэтии, сайыннарыы;

- тойук ис хоһоонунан матыбын сатаан булан туойарга үөрэтии;

- туойар уолаттар элбиллэрин ситиһии, сана талааннары арыыйы.

Күрэх ирдэбиллэрэ:

1. Кыттааччы биир тойугу туойар;
2. Тойук ханнык баһарар олонхоттон, айымньыттан буолуон сеп;
3. Кыттааччыттан сахалыы таһас ирдэнэр;
4. Күрэх үс сүһүбүнэн ытыллар:
 - 1 сүһүөх – 1-4 кылаас, (биирдиилээн, бөлөбүнэн);
 - 2 сүһүөх – 5-7 кылаас, (биирдиилээн, бөлөбүнэн);
 - 3 сүһүөх – 8-11 кылаас, (биирдиилээн, бөлөбүнэн)

Дьүүлүүр сүбэ ирдэбиллэрэ: Репертуары сөпкө талыы. Тойук ис хоһоонун толору билии;. Толоруу маастарыстыбата. Сахалыы таһас көстүүтэ.

Көрүү күрэх уратыта: улуус ааттаах-суоллаах, араас сылларга тойукка, оһуокайга анал аат хаһаайытара Дархан этээччилэр ааттарынан анал бириистэри дьэ кэргэттэрэ, оҕолоро олохтообуттара, уол оҕо тойугар үрдүк суолтаны биэрдэ.

Улууска аан бастакытын ытылыбыт тэрээһиннэ тойук, оһуокай уутуйан туран үөскээбит нэһиликтэртэн - алта оскуолаттан (Кутанаттан, Аллыһаттан, Дьаархантан, Тойбохойтон, Кириэстээхтэн, Бордонтон) 24 уол оҕо кытынна.

«Уол оҕо тойуга» күрэх түмүкэ, наһараадалааһын.

1 миэстэ - Гоголев Туйгун. 3 кыл. (Кутана) уус-уран салайааччы Афанасьева М.П., бириһэ - грамота, И.Ф.Васильев анал бириһэ.

2 миэстэ - Николаев Талбан 3 кыл. (Дьаархан) уус-уран салайааччы Иванова Л.Н., бириһэ - грамота, Кутана орто оскуолатын анал бириһэ.

3 миэстэ - Николаев Айтал 2 кыл., (Кутана) уус-уран салайааччы Афанасьева М.П., грамота.
(5-7 кл.)

1 миэстэ - Гоголев Уйгулаан, 5 кыл. (Кутана) уус-уран салайааччы Афанасьева М.П., грамота, М. О. Иванов анал бириһэ.

(8-11 кл.)

1 миэстэ - Уаров Коля, 8 кыл., (Тойбохой) уус-уран салайааччы Васильева Д.К., грамота, Р.Д. Иванова анал бириһэ.

2 миэстэ - Андреев Миша, 10 кыл. (Тойбохой) уус-уран салайааччы Васильева Д.К., грамота М.М.Евсеева -Кураһаай Мэхээлэ анал бириһэ.

3 миэстэ - Захаров Илларион, 10 кыл., (Кутана) уус-уран салайааччы Афанасьева М.П., грамота.

**«Уол оҕо тойуга»
улуустаабы уолаттар күрэхтэрин
БАЛАҤЫАННЫБАТА**

Тэрийээччилэр: Сунтаар улуунун үөрэбин управлениета, Сунтаардаабы оҕо дьоҕурун сайыннарар киин.

Буолар күнэ, сыла, миэстэтэ: кулун тутар 05 күнэ, 2019 сыл, Сунтаар сэлиэнньэтэ, «Олонхо» саха төрүт киинэ;

Сабаланаар сарсыарда 10ч.00 мүн., бэлиэтэнии 9ч. 30 мүн.

Бырайыак ааптара: Афанасьева Мария Павловна, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэбин туйгуна, норуот ырыаһыта, республикатаабы, улуустаабы тойук, оһуокай күрэхтэрин элбэх төгүллээх кыайыылааҕа, Майаҕа ытыллыбыт Олонхо ыһыаҕар республиканскай тойук күрэхтин кыайыылааҕа, Кураһаай Мэхээлэ үбүлүөйүгэр ытыллыбыт оһуокай күрэхтин Далбар этээччитэ.

Күрэх сыала: эдэр ыччакка, чуолаан уолаттарга, төрүт культураны, фольклору билсигиннэри, норуот үгэһин ытыктыырга үөрэтии.

Соруктара: - тойук туойар ньымаларын үөрэтии, сайыннары;

- тойук ис хоһоонунан матыбын сатаан булан туойарга үөрэтии;

- туойар уолаттар элбиллэрин ситигин, сана талааннары арыйы.

Күрэх ирдэбиллэрэ:

5. Кыттааччы биир тойугу туойар;

6. Тойук ханнык баҕарар олонхоттон, айымньыттан буолуон сеп;

7. Кыттааччыттан сахалыы таҥас ирдэнэр;

8. Күрэх үс сүһүбүнэн ытыллар:

- 1 сүһүөх – 1-4 кылаас, (биирдиилээн, бөлөбүнэн);
- 2 сүһүөх – 5-7 кылаас, (биирдиилээн, бөлөбүнэн);
- 3 сүһүөх – 8-11 кылаас, (биирдиилээн, бөлөбүнэн)

5.Тэрээһин усунуоһа (сертификат бэчээттииргэ, кырааскаҕа) хас биирдии кыттааччыттан 100 солк.

Дьүүлүүр сүбэ ирдэбиллэрэ:

1. Репертуары сөпкө талы;

2. Тойук ис хоһоонун толору билии;

3. Толоруу маастарыстыбата;

4. Сахалыы таҥас көстүүтэ.

Набараадалааһын: кыайыылаахтарга сүһүөхтэринэн (биирдиилээн, бөлөбүнэн) 1,2,3 миэстэлэр, анал ааттар туттарыллаллар.

Сайаапкалары кулун тутар 01 күнүгэр дылы 22-7-62, 89142574218 нүөмэрдэргэ ылабыт